

PP 16

K34/82
H. M. Mohlabe

DEF 1 1944
Infantry
yo 8/15/44

Bethany Mission,
P. O. Of Colaco,
27/9/1944.

8/82

Boasa ke nqwana a tšwile ka
 nqwana, xa ka ka ke bakho ba xo
 bona uxwedi, a ka kōla ke bakheko,
 kudu mmatšwale wa mosadi le mo
 ledi ya xana. Ke motho wa xobona ux
 wedi anyaka xo mokakōla, a tšwela xo
 nmatšwale nqwana, eale xaxwale le to
 tšwela a se se ehlapa, a fihla a e potšela
 dibi tšwa xaxwale, byale a mokakōla, nmatš
 wa xobona ba dira byale byale, xore ba se
 ke ba kxomisa nqwana. Ke nmatšwale a
 e ya byaleng, a se se a tšwena se xē
 xō xa xaxwale, a suwela xaxwale ka tš
 dinwale ke batho ka moka ka xobane ya
 nate. Ke mmatšwale a ke se mabebe. Mmatš
 wale nqwana a swanetše xadula thoko, kab
 aka la xore, mosadi wa suwela a ka kxoma
 nqwana le xe ana le dibi tšwa xaxwale. Thani
 ya nqwana xa enyake xore a e beya fane,
 le xe mmatšwale nqwana a mošōšatše, le yāna
 xa enyake xore motho a monquē le e monqu
 ē a ka etšwarēla. Di thani ba dira ka
 mokkapa wa pudi le wa dithwene ke setš
 e ke hlalositše xore, nqwana wa pele bahla

681

K34/82

2

ba puidi, ya šaxwa ke ramatolo xoba xangwana.
 Xe ele thšawana o bša malome a xarwe,
 a kokona hšō ya puli a napa a šata le th
 ari ya matatolo. Ba i tēla, ba thšela byōko
 byale ya šonwa, xe e buale, basata marala
 a kxomo ba xokēlla a mame. ke metšwa. Le baka
 la selemo moto fiša ka hlanolla tharaba
 mmēlēša kama kama kopa ka byōya xwanya
 ka kxakala, byale mapeya ka byōya xoya ka
 teng. Metšwa wa ya a fase a etlēma di
 mpa, ya ka kxakala motšwa wa ka le tšotong
 la sesedi o tla ka le hšafeng, wa ka le tš
 otong la setona o tla ka xētteng, byale e hla
 kana mahubeng, ke moka o pepitšē ngwana
 Xe mmaywe a mošōtšē metšwa ya ka
 xodimo kama o swanetše xatlēmēlla
 dinakeng, le ya dithšōene le yōna banōšo
 xa ka xo tswana, fēla yōna kudu hlōtō
 ya yōna, xa e lewe, ba dia mapōto xe baiša
 mokxopa xo mošōti. Xe ngwana esale e
 monyana mmaywe o swanetše xo mmēlē
 ta ka thari, a sepēla lengwana, kantle le
 le baka la xolema, xōna o sepēla le mole di,
 fēla xe akakwa alla ka matla, o swanetše
 xo maisša mome mmaywe a lemako xōna,

681.

K34/82

3

xore a momamisa le xo moleša dijō, kamorapo
 a mopêpule a ē xo saloka nae, mma we a šale
 a lema. Mma we nguana o sepêla le dijō tša
 nguana a uele ka sethepana, a hudiwile e
 le mapôto, xe mmela o se xōna o sepêla le le
 xca xca la bašūna. Ka le xaxo xe a moleša
 wa thoma a bosotla pele, a tšōna a botšwêla
 ka xanong xa nguana, byale byale xo fihlêla m
 nguana a hora, byale mma we a molatswa
 melomo. Mapôto xe a moleša o tšwêla seatile
 ng la setona, a motšwana ka fase xa sele
 di ke moka a rarêla dijō, ka mwanana wa
 tšoto la setšadi, xo fihlêla a hora, a molats
 wa melomo ka le leme, xe a peditšwe xo mole
 ša, wa momamisa. Xe e le nguana wa le
 tšepa le xalle, o nokwa alla, byale makodi a le
 ka kudu xo mohamotšā, a epêla dikōša a se, ngu
 ana wa bo mme nomola, a e uwe uwe mm
 ato watla, o saile xoxo epêla mešepa. Empa
 le xe xole byale yaba xa xothušī selō, xo fihlêla
 mma we a lesa le jêpê a ala thari, a rōtala
 nae fase, a momamisa le tšoto le lengwê
 a mošikinyetša xa botse xore a bē akxomêle,
 yo uwe ke nguana wa le tšepa, mohlomongwe
 o a bêtšwe mma we, xoba papaywe, fêla xore

681

K34/82

K34/82

4

o abetšê mmature, otlakwa mmature, are nguana
 wa mosadi yo, wa tswenya, xe abetšê paparuwe
 otlakwa are, nguana wa mmanana yo, xaba ng
 wana wa mošemananya yo, e loya ka yena,
 xo bangwana wa mamokōkōnono. Meklomangwê
 o norota mmanana, xanthe nguana ke wa sehlottlolo
 fêla a ka seke a tota sehlottlolo, xore ke wa se
 hlottlolo o tla nobōna ka mokxusa e a mahlōkōmêla
 to ka ôna, le xe morata, o mompata xofata iwa
 mmanana wa rapuwe, xa nyake a kalla sebaka se
 setšêlêle, kxathe wa mmanana wa rapuwe ana ta
 ba nae, le xe a kalla ka mokxusa manye man
 g, a pituluxa fase byang le byang, o le tetšê
 wena paparuwe xore a balabole, a xoxōte. Rya
 le xōna le kōpêlo e nguê o kōtša bare, ngwa
 na wa mottabo xobaba, ke hlaba ke metkwa xa
 ke nyakêla yena, wa mmanana xababe se bla
 se sa sebetšo. Ka mošemananya o mungwê
 le o mungwê, nguana wa hlapišwa ka me
 tsi a xomuthêla, basadi ba hlōkōmêlo le ka ma
 banyana ba moklapiša, xe a rōbala ba mottēmella
 malapiša xore a fapotšêlê xo xōna, mosadi wa
 sethaxxa xe a okwa xore nguana o fapotile
 wa tota, a mohlakata, ba bangwê le xe ba
 ekwa xore o fapotile ba no rōbala xo fihlêla

K34/82

K34/82

5

baesa, ka xobane mafapa a na kuthelele a sa
 ama xo fapata, mafela a tonya, xe nguana a
 e kwa xokonya walla, xe wena monna o kana
 kwa borutha bya mmagwe, wa seke wa mo dm
 anya, a ka seke a tsoa, le yena o kwa boruth
 o bya tsoa. Xe mmagwe nguana a sena meta
 atô, ba ya ngakeng ya moalapa, a khotolla ma
 tswele xone a be le mokratô, xe dikapala ba
 motamêla mafai a dipudi. Moleli xe a bôna
 xone^{ng} wana, o hlalipile mame motkutišša xodule,
 ba tšeya dikoba ba motafêla ka yôna mola bame
 duditišše, kamoxa, o moswara ka matsa o
 a modira ntêti (xe moipidiša), kudu o modira
 mola e bôna a bula. Ka hila thoma xo sepêla,
 o sepêlêla thaiteng, ka xobane, o sepêla a eua,
 a tsoa, kudu o wa ka mararo, fêla a wa
 ka melomo, le seke le molebêlla ka xobane
 a kalla, e rata xone la lebêlla thoko, a ka
 seke alla. Ka lona lebaka le lamo a thoma
 xo thuti xo sepêla, moleli wara^{we} le mma
 twe wa motseba, o thôkxa kudu, o rata mo
 tho wa xo mohisumêla kudu, xoba le mollong a
 ka nouwela, o ba le dintho kudu, se xola se hla
 kile. Xe a šetše a sepela ka noši, byale o kro
 na xo saloka le bana ba bangwe. Ka lona lebaka

681

6

K34/82

le nqwana ona le malwetši a mangata, byale ka
 bolwetši bya dithabeng, Makxōma, phatō, sekxapa
 ne, maraba. Makxōma ke phatō ke setše ke hlalo-
 šitše xore alafina byang maphêphênga ke a xone
 tšero. Dithabeng. Ke bolwetši bya xalafina ka
 dinala xoba le rapo la dithwemana tše dima-
 na. Xore ke byōna, a bōna xe a pomaponyetša, le
 xo šotša dinala. Sekxapa. Ke bolwetši bya
 dišo, byale byōna bo alafina ka letroku, ba motla-
 tša vumele kamoka wa Sumana e le yo mohlabe
 du. Maraba. Ke bolwetši bya mare, o ba le mare
 a mantši ka xanong. Byale byōna ba phasa badim-
 onq xoba dima, mohlomongwê xobelaêla paparuwe
 le sorana, ba phasa ka ika la xaruwe ba mumele
 marabane le tšiba sa modimo, byale bare hlowa a
 sekloto lo saxaraxo šese ka sebōne mothaba e
 ka molatšeng, o belaela, xobolabola nna rapadi-
 wa nqwana, ke re dipelaêla difêle, ditšimpy, ditšwi-
 ana tša xaro, dibele mothaba, byale ka ba bangwê.
Mênô. Ke athoma xotšwa marinini a hlohona, wa
 bōna a nonyana xo nqwana, ka moraxo mênô a mela.
 Mênô a amelaxo pele ke amaleba, fêla xe akame-
 la, aka kxakala ke lešêka nqwana yome, a loma
 motho xa fôle, kankle le xore bae ba falle mênô a
 xaruwe ba a lafe motho ka ôna. Ke sehlotla kx

681

7

K34/82

le ebe babolaya, mohlomangwe mmame a bō-
na xone ke lešōka o leka na maaxla, xone
a mōfihlê, xo fihlê la camela ka mona, batsw-
adi ba lesotana ke mosadi bōna ba mmame, ke
dikama tša bana ba bōna ba mōate xe bana
tšeba ke molato, xe ngwana a xodile, ba šitwa xo
mmolaya ka ba^{ka} latore, xo xona bohlatse, mēnō
ka mona e hlakane. Ngwana o swanetše xomēle
mēnō a katlase, yone ke mōtho xa senota.

Maina. Bana ba rēēlwa maina ka mokwa o,
lesotana le beka mosadi; byale xe a bēlēle ng-
wana, wapele yaba mošemananya, leina
o swanetše xo rēēlwa, la papam lesot-
ana, xe e le ngwananyana, o rēēlwa leina
la kxaitšedi ya papam lesotana, yowe di-
kxoma tšarame diileng tša tšeya mmame
e lesotana, byale byale ka maina a adikh-
aitšedi, byale le soana xa le na le mosatho
wa mošemananya, a ba lenqwana wa
mošemananya, o rēēlwa leina la motolow-
ataiwe, byale ka mokantane ke wapele
mosatho warame ke Mpēvērēkē, leina la
ngwana wa Mpēvērēkē ke Mokantane. Byale
maina, a mangwe ba norēēla ka ditša tše
we diileng tša ditšea xe ngwana a bēlēa.

681.

K34/82

8

Maina a xohlompilwa xa xolo, ke la raparwe
 le sotana, ka xobane uena raparwe le
 mmarwe xoba mothe e mongwe le emon
 que, a ka sene a tona ngwana, mmo
 we le sotana, a ka xkwela bohloko are,
 o rsta monna wana, le xolwa a kclwa
 nako ditheko tse dingwe le tona
 o kwa dibe o rsta motwera uena
 Xona le maina a mangwe a bongwanangu
 ano, ke xore mosadi abelera ngwana, bya
 le abwa, uka kamorao, ba moréla
 leina la bongwanangu, maina a mo
 huta a, ke a: Tushla, Mathswene,
 Thswenani, Mafra, Modulathoko,
 Mailabatho le Mokuadoba, em maina
 ana na mangata xolo. Maina ana
 Modulathoko, Mokuadoba le Mailabatho, ke
 xore batwadi ba bona babelera fase, mo
 hlomongwe xo huile bana ka bararo xoba
 ka bane byale xwatla xwa phela wa ma
 felélo xodimo xoba wa ba huileng leina.
 le mothe e noba leina ka letée, byale matlato
 nga boleho, ke ngwana a xotse o ethela leina le
 lengwe bare ke sekwana, byale ka Jim le bo
 John. Xanthé leina la mantlélé ke la

681.

K34/82

9

xo bē kōa, kabaka la xore le xachwile, kina la
 xaxwe xa lekwē, ba iēēa e mongwē, xore base
 ke ba kebala. Xohlomphe ngwana xe ammitōa
 ore, papa, byale batho ba bitōa wana papaxwe,
 base, papaxwe mailabotho, mmamwe maila
 batho, byale byale. Monaxea a bina moadi
 wa monna e mongwe, xe a mohlomphe ke xore,
 o swanetšē xo mitōa kina la ngwana axa-
 ture, xe a sena ngwana, o mitōa ka sefa-
 ne sa xabo, byale ka Mohwaaaloba, sefane
 sa xaxwe ke Mongale, o tšene ke Motantane
 Mohlabe, byale monna e mongwē yo o sw-
 anetšē xore ngwana Mongale, are waraa-
 ba, o ke o nthušē ka mētš; le yena mon-
 na o swanetšē xo dira byale, ke hlompheano.
 Monaxea yena o swanetšē xore papaxwe
 mošetšē xoba e xohlomphe ka phōōfōlō e o bin-
 a o yōna, byale ka Moa, monaxeng
Thuto ya bašemananya. Ba sutua xore xe papa-
 xwe, xe ammitōa o swanetšē a seke are
 ēē, o swanetšē xore tana xoba xore papa,
 xe e ke mmamwe ore nna. Ba ethuta xoba-
 pa dipi ditxomo ka matopa, tše dingwē ba
 dira tša diphatē, byale mošemananya e mo-
 ngwē, le mati uaxwe, ba dilwē šanthōa,

681.

K34/82

10

byale enquê ya rābāra ne xore ya yala e
 fentšē. Thuto enquê ba ethuta, xolaya di-
 fēpi, ba huma dinti ba dilora, ne tša xōxapa
 dikxoma. Ba rēya difi, le ka bolēpa, byō
 na le babapolo ba bošomiša. Dipapadi tše
 ba diralokaro, mokurēte, kxwela, xo kitima,
 xokatana, xoutamēlana, dihlwane, lekōki, xakē
 lele. Mokurēte, ba rifa diphatš, ba e
 pharala ya dira manthšarara a ma-
 ne, ba lokēla lefšika na xae xa ma-
 nthšarara, byale ba nyakēla thōro
 xoba merotswa ya fūiē, ba diripa xa
 nya yaba dithšetēmētšana, byale mo-
 šemanyana e mangwē le e mangwē
 a tsware wa xaxwe, ka morao xa
~~morao~~ ba thama xo epēla kōša,
 bare, mokurēte rēte mokurēte rēte
 ba hlaba thōro ka ōra, xo finlēla ba
 difētš. Ke ba difēditš ya mangwē le e
 mangwē a bala tša xaxwe, xore dikae,
 ya ba phadileng, ota fumana tšyar-
 we difeta tša bala kamoka. Yōna
 papadi e, e na le kōtse xaxole, ka xobane
 ya hlaba mošho o ba serōle, mohlomong
 e dira diphapano batwading, yaba

681.

K34/82

//

molato dikxomo tša tša a, dilepa yōna
 taba e. Ba bangwē o pamanana matsoro
 e le disle, ware xe o re wa butšiša wa
 kua base ne mokurēte, o a mo alofadi
 tšeng. Kxwale papadi ya kōtse xaxolo.
 Ba yo mangwē le yo mangwē o xipa mo-
 kwale, (phatē ya kōbi) byale ba bētha pī
 atē yabci xoxolo, byale ba (foot-ball) ya ma
 xona. Byale ba nthōšana na dihlopha
 xana tša xolekana, ba beya mafika
 mowe etlatoxona xana. Bathana xo
 e tšya, e mangwē le mangwē o nēt
 ša wa xabo, xa fihlēla mowe etlato xo
 nwa xāna, xe letšatš: le dikōla ba tšya
 ya mafēlō (senyō), ba banwe ša o
 yōna ne xore ba ngodile ba me ba sa
 nwa ša o. Xe ile ya tšya e mangwē wa
 idibala, n o hlomong khwa, xe ahwile
 ke molato, batswadile ba swanetšis xo
 lefa, xa dikxomo tša xolekana hlōtō ya
 mokho. Xe a idibētšē a tšatša xa xana ma-
 lato, kabaka la xore ke papadi, ya babany-
 ana. Xo kitima. Ba bayēla ke moka e mang-
 wē a ya a ēma mowe ba swanetšis,
 xore xa kitimaba ēma xōna, byale ya a

K34/82

tihlano pele, ke yena o ba sileng ka le be
 la Enguē papadi ya monguē okwata
 ma fase e monguē, a monamēla, ke
 le kaba, yola waka fase o sepe la ka
 matsa, o le dikhum. Byale ofumana
 ba bapetē ba dikhōma, fēla ma tihya
 le kaba ka maatla, le o tharōra, xe lerofēnyo
 le a xatima, fēla xa o sale fēnye le alwa
 ka katana. ba e thuta maatla, ba katana
 ka xolekana, xēna le ba šemanyana ba
 banguē ba sepele a pētuan, a mona
 a ka maatla, ke mona ke utua. Ko utu
mēlana. E na ke papadi ya ba šemany-
 a le banenyana, ke xalota ka maba
 nyana. Ngwaninyana xoba mo šemanyana
 ma, a utana, byale are kiki, ke
 xona meleng, byale bathama xo manyatō
 la, e monguē, o kha are ke kwiše a dira
 koma, ba manyatō la xo tihlēla, ^{ba} moutulla
 byale byale ke yena papadi. Dintwana
 Dintwana ke ba šemanyana, banenyana, ba
 dibōta ka mobu. Ba hlwa ba xaloka xona m
 oseare, banenyana, ba šila mobu ba
 dira lerole, byale ba ēpa dikōki ba dira
 dikxadu, ba thšēlu metai, ba thšēlu

681.

K34/82

13

le role ba fara, ba dira maushwane
 Xe ba sena metas, ba otela merets, ba
 fara ka yona, fela maushwane ana
 ba afarato, xa buje, ba ethuta xofata, ba
 nenyana, ba semanyana, ba ethuta xofata
 lekoti. le dira ke ba semanyana le bane-
 nyana, ba famana namabanyana, xe di
 papadi difediti, ba motse omongwe le om-
 ongwé, xe bapalana, ba fama bale ba
 ola motse, byale ba thaba, xe bana le lebe-
 lo ba yo ba fama, byale byale, xe fihlêl-
 a ba bangwê ba šina bale ka lebele. Ke
 moka lekoti ke la bona, ba tla lala ba
 eja diboko. Diboko ke mare a matla aeny,
 xe a robetše, mare a ela lelehlac, byale a
 tsoa a ameletše. Katlêlêle ke papadi
 ya semanyana le bona banenyana.
 Ba tamarana ka diatla, ba dira lešak-
 a, byale ba thome xepêla, bare, xatlêlê-
 le, mmalexôdixôdi, ngwana, o tii thšwe
 ne, mmaletôditôdi, ^{ho} bale a le xô ho makhelowa dinota
 ba dira ba mōna
 xe fihlêla ba bangwê baphanya-xana,
 kemoka papadi ya fêla. Dithito tša
 xor-ruta ke batwadi, ngwana wa ngwa
 nenyana, o kwa thuto ya mmaywe, wa

681.

K 34/82

mošemananyana o kua ya papanyane. Mmanu
 e o moruka mošomowa sesadi. Xo rōba di
 kxong, le xoxa metsi le morōrō, le mešo
 mo ya lapa, byale ka xahlātama ditso ditso
 ana, le xo šila, le xodila nqwana. le mekwa
 ya xo tšeba meloko, le malapa a balai, xoxa
 ba hlōkāmēle dija tša ka tšana, ba sete sete
 ba dija. Ba baruta le diēma, le dirēto.
 Xe nqwana a sa tšue mmanu a metši
 pa ka maswenapala. Bašemananyana
 ba rutwa ke bo papanyane bōna, ba ba rut
 a xodiša ditxomo, le xoleša molidiro
 Mošemananyana o sušetšitšile xone xo axōrō
 ša ditxomo, o sušetšitšile xoleša a xwēle
 le xone xo seng byale wa ranna aya
 a dula la basadi ke lapeng, melaš o tla
 ruta ke mmanu. Banna ba baruta bo
 xale bya bōna xe bale ntweneng, le xo štana
 ka ditxati, kudu xo tšeba meloko. le ditšū
 tše dingwē tša xobēla, ba bēla, mapēhlo
 mahō, mapara le melamo.
 Xo xola. Mošemananyana xone o xodile
 o tla bōna e tšhoka natwēle, kamora
 to xa matšatši, a se nake, a xona
 a rya, byale ke lesoana, nqwana a kadi

681.

K 34/82

ra, fêla ke lešoboro, xa dutime xo ba za a
 na, le banenyana, fêla e nore kabaka la
 xone, ba bôna banna ba tšwana matšwêle
 le bôna ba dira byale. Bôna ka noši: ba no
 tšeba xone mohlare o, wa lewa.
 Banenyana, xone ba xodile o bôna ka
 matšwêle a tšokile, ka bakala la xone ke
 matšumaša, ba keyana le mašoboro a
 bôna. Merini ya bôna ba dira le fôro,
 ditšwano tša bôna ke dintipa le le bôle,
 le disêka, kudu disêka diapara ke m
 tšumada, xe ngwanenya a bolotša a
 diapara, mašoboro ba tša moroša. Baše
 manyana ba apara, xo tšwana, matšwêle
 a dipêrô tše ditšole, e xôna xaba le nga
 tše matla, le a lekella wa bôna le ma
 raro a bôna. Bašemanyana le banenyana
 ba tšbalana kabaka la sebe sahlato, fêla
 kxale ebe xoila, ka xobane le soboro la miša
 ngwanenyanana, bare ke ditšola, ba bolaya xone
 taba e me, e seke ya kwiwa. Mosadi xe
 a bêtêre ngwana, e be bare, xe babafora, ba
 re, ba tšo monthša bo tšeng, eseng, xa xone
 monête o bêtêre ngwana. Ngwanenyanana
 kudu kudu xone o xodile, ebe ba bôna xe a

681.

K34/82

bōna kemedi (xa tšua madi), mowe sehl
 are sa thōmo ya Eden le Efa, se
 medile, o xōna.

Xo lōka: Banenyana le bašemanyana,
 batlwāelana ditšhalong, xana le batswa
 di ba bangwē e noreng, se ba bōna xore ngu
 ana o hlalifile, ba no-rōbala nae ntlo etee,
 Kxathe, se bašoma mošoma ma bošero, bō
 na ba nore o krometše kxathe ma ba a ku
 a, Ka moswana se eba le banyēna
 banamwe; o thoma xa boela, byale ba ba
 ditšhabe, ba thoma, xo-moseya, ba se a
 owa ebe ba salwe, 'e e ba rōbalana
 (xenyobana). Ka mabanyana, ke mōka o th
 ēletšā kudu xore a kua xabatae xore
 ba diya, ke mōka o tlakua e ka baka
 tana fēla ba sa šmana, ba boledišane
 Mošemanyana e mongwē le e mongwē
 o fumana, ana le monkana wa ngu
 a nenyana, fēla ba kxale mošomo o mōbe
 o ebe basa o šome. Matšatšing a bole
 hono, a owa na e e singetile, mola ngu
 ana a kōnato dipolō, ke mōka mošomo
 wa banna le basadi ba o tšeba fēla
 dipapading ba hlakanana nabo ka mōkwa

681.

K34/82

17

o ba ratano. Ba ba sadumelwa, o ke dikx
 a rebe, bōna a owa, ba thšaba xore masotana
 a a ka ba imita, kudu kudu ba xaké ka ba
 ba šetšero ba lošitšime, fêla medina e mebe
 xa ba ba dumele, xore ba idire, ba diōu-
 tšwa, ba ka dumella lesotana xore a
 dule le yena, xe a bolobé le ngwanenya
 na ba kwane, fêla a bloka sa xonyala,
 le xōna e le keloka, byale ka xe ele xa bomabom
 e wa lesotana, kante le xa bomabome a ta
 to a owa. Xa xole le xe o ka kretšana ngwa-
 nenyana a xo dumela, fêla lesotana le
 tla naba le utšwa ka lefokeng, ka bana la x-
 re o kwana le ngwanenyanana. Xe o ile wa
 re obapala nae, a ima, xe a sešo, a firiwa
 o swanetšé xore o nape o motšé. Xe a firi
 ilwe, ba dira lesotana molato, a lefa. Moko-
 mong, le sotana le kano^{na} la re, xodira xodiri
 le nna, fêla tau ya bolaya, e bolaéla xoja, ke
 xore o nyaka xo motšeya, xe batwadi ba
 ngwanenyanana ba rata lesotana, ke moka wa
 motšeya, fêla xe ba sarate, o swanetšé
 xo boéla monneng wataxwe wa to
 thoma xo mofereya. Kabaka la xore
 o ka sene wa tšya ngwana a motho kante

681.

K34/82

le lerato la batuwadi. Papadi ya ngwana
 e tla le xolla, ke xore bona baile ba xaloka
 ka morato ngwana e tla kantlong, ke moka
 ngwananyana o fêletšwe ke bakxarebe.

Banenyana o bona ba reputi, bananyana
 ka mekolong ya bona, bona beng bare ke
 bana, xe motso enyana xo mmona o sw
 anetše xo monweša, ba kxone ba mošopa.
 Wa ba moya ka swela, wa mmona o
 malato, bona banenyana, ba swanetše xo
 xariša wa lefa, ka letanyetša xoba sekola-
 motso, wa hloka xo dira byale, ba ba baya xo
 botša batuwadi, o tla teina, ke yona te
 fo xo batuwadi, bare wa leba, anyakêl
 ang banenyanyeng. Xona le maseka, ba ke
 mella le nti ka xolatelana xona, le ona,
 xa ~~batuwadi~~ xore motso a swarele, bare
 ke mantlaile, wa swarele, mongwa
 ona o khoma xolla, are mantlaile waka
 mantlaile waka, le ona, o swanetše xo
 nweša a kxone a homola, xo seng byale,
 o tla xo fihlela batuwadi ba botšiša, a
 bolele xore mokeke o swanetše, mantlaile
 waka, a sa o nweša, byale ba swanetše
 xo motiya, xore a seke a boeletša, xe motso

681.

K34/82

19

a xana le selô sa rume molesetie. Xe ngwana
na a pala, ditayo tše, tswalo e šitile, le xe
e le monna wa lapa, o tla notšama a kata, ba
sadi ba batho, ka ntle le xo mmakopela, byale
ngwana wa mohuta o ba barolo, ba xopola
papeume, ngwana me dirō ya rume, xoba
shlatlolo. Xe o be ana le mekwa e mebe
o tla kua bare, xa ledume le tšwanthi
ony, xoba, ngwana wa tadi re bōna ka
mabala. Ngwana wa mohuta o, xa akume
ka leho la rume, mahlomong, a balaya ke
basadi, ka xobane aka eba le sebaka sa
xo mmatša, xore xa ka loka. Mahlomong
ba di obalaya ka diatla, ka xobane xa se
mtho ke nnyane. Byale ka makēni,
o be akata basadi, e xoutama dilō
tša batho, mafēlong, baile ba motswara
ba balaya. Mašemananya ba mekwa
e motse, ba kxekha banenyana, byale mo
šemananya e monqwē le e monqwē, o lo
xēla, maxwēra wa xaxwe, wa ngwane
nyana, matanyetsā le dikxdomatho. Ba di
loa ka byane, byo bare ke modila. Letampe
tša, le byale ka lesena, fēla ka byane, ba a
loa ka bontši, ba fa ba xwēra ba bōna, le bōna

681.

K34/82

20*

ba bale bet'a ka dik'loo. Dik'rolometho ba lo'a
 byale ka matamphet'a, fela t'ona dinoba se
 lo ka setee. O fuma ana dik'xarabe
 ba diuuele di fume, le t'ona dik'xar
 be, ba lo'ela masorana, a bona diming
 matsorony. Dik'xarabe le masorana ba
 suanetse xo dira byale, o we ke mota
 wa o mate, mmaname ngwana xoba
 Papame, o kua are ke pelere, kabaka
 la mek'ua e mate.

Ends. 681